

tehničkog pregleda bez naknade o čemu odlučuje komisija konstatacijom u zapisniku.

Ukoliko se po dostavljanju izvještaja Komisije za tehnički pregled utvrdi da uplaćeni akontativni iznos ne odgovara stvarnim troškovima Služba donosi zaključak o utvrđivanju konačnog iznosa troškova tehničkog pregleda.

Naplaćeni troškovi vršenja tehničkog pregleda građevina raspoređuju se članovima komisije na jednake dijelove, gotovinski, putem računa kod poslovnih banaka. Izuzetno predsjedniku komisije koji je ujedno i član za određenu oblast i članu komisije koji je zadužen za dvije faze, naknada se uvećava za 20%.

Član 7.

Ovaj Cjenovnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". Stupanjem na snagu prestaje primjena Cjenovnika o troškovima vršenja tehničkog pregleda građevina broj 01/2-14-595/10 od 25.02.2010. godine.

Broj 05/1-23-411/15  
22. februara 2016. godine  
Ilijaš

Općinski načelnik  
**Akif Fazlić, s. r.**

## OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

### Općinsko vijeće

Na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09), člana 1. i 27., a u vezi sa članom 35. Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 20/04, 26/12 i 32/12) i člana 33. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/09 - Novi prečišćeni tekst). Općinsko vijeće Općine Novi Grad Sarajevo je, na 35 sjednici održanoj dana 25.02.2016. godine, donijelo

### ODLUKU

#### O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO

#### I - OPĆE ODREDBE

##### Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi i kriteriji za dodjelu lokacija za privremeno korištenje javnih površina za postavljanje kioska, slobodnostojećih otvorenih bašti, slobodnostojećih reklamnih panoa, slobodnostojećih displeja i ostalih sadržaja definisanih članom 3. ove Odluke, visina naknade svih vidova privremenog korištenja javnih površina na području Općine Novi Grad Sarajevo, način naplate i mjere za sigurnu i efikasnu naplatu i druga pitanja od značaja za utvrđivanje naknade za korištenje javnih površina.

##### Član 2.

Izdavanje odobrenja za privremeno korištenje javne površine, kao i rješenja o utvrđenoj naknadi u smislu ove Odluke donosi Općinski načelnik putem Službe za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina.

##### Član 3.

Sadržaj u smislu ove Odluke i Zakona, koji se mogu privremeno postaviti na javnim površinama su:

1.

- Kiosk je privremena, tehnološki dovršena, cjelovita i tipizirana prostorna jedinica, lagane konstrukcije koji se može premještati i uklanjati sa lokacije kao sklopljena cjelina. Postavljanje na terenu izvodi se suhom montažom na odgovarajućoj podlozi (montažni postament ili podloške položene na tlo bez fiksiranja na teren). Najveća dozvoljena površina kioska iznosi 12,00 m<sup>2</sup>, što ukupno sa zemljištem za upotrebu istog može iznositi maksimalno 20,00 m<sup>2</sup>;
- Slobodnostojeću otvorenu baštu čine: stolovi, stolice, zaštite od sunca (suncobran ili tenda), pomična ograda koja treba biti montažno-demontažna i lako prenosiva, žardinjere za cvijeće, sistem za rashlađivanje, odnosno grijanje, šank sa pratećom opremom, rashladni uređaj. Nije dozvoljeno postavljanje čvrsto ugrađene opreme bašte, te betoniranje i drugi čvrsti radovi na javnoj površini. Ukoliko se uviđajem na terenu utvrdi da je teren

neprikladan ljetnoj bašti, te da to utiče na funkcionalnost iste, odobrit će se postavljanje montažno-demontažnog podijuma-platforme, koji se u svakom trenutku može lako demontirati i brzo osloboditi zauzetu površinu u slučaju potrebe;

- Slobodnostojeća zimsko-ljetna bašta je privremena, prostorno neovisna, funkcionalno i tehnološki cjelovita prostorna jedinica, sačinjena od lako pokretljivih montažno-demontažnih podnih, fasadnih i krovnih elemenata, međusobno povezanih i postavljenih na teren metodom suhe montaže, na odgovarajućoj nivelirajućoj podlozi. Zimsko-ljetna bašta je opremljena sopstvenim instalacionim sistemom, sa mogućnošću priključenja na komunalnu infrastrukturu, opremljena stolovima, stolicama, šankom sa pratećom opremom, sistemom za rashlađivanje, odnosno grijanje i sl. Kod postavljanja zimsko-ljetne bašte nije dozvoljeno postavljanje čvrsto ugrađene opreme, betoniranje i drugi čvrsti radovi koji trajno mijenjaju prvobitno stanje na javnim površinama;
- Tenda je samostojeći objekt postavljen iznad slobodnostojećih bašti, koji služi za zaštitu od sunca i vremenskih nepogoda. Tende se izvode samo kao dvostrešne, monovolumne konstrukcije koje su za podlogu pričvršćene sa dva metalna nosača;
- Fasadna tenda je objekat koji služi za zaštitu od sunca bašti uz poslovni objekat, a pričvršćena je na glavno pročelje. Može biti pomična ili fiksna i niti jednim svojim dijelom ne dodiruje podnu površinu. Nije dozvoljeno bilo kakvo zatvaranje prostora ispod tendi;
- Suncobran je samostojeći objekt koji služi za zaštitu od sunca. Suncobran se postavlja u stalak od pločevine od nehrđajućeg materijala;
- Elementi urbanog mobilijara- kao što su: klupe, javne česme, manje fontane, privremene umjetničke skulpture, kante za otpatke, hortikulturno uređenje i slično;
- Ulična umjetnost-crtanje grafita privremenog karaktera;
- Slobodnostojeći reklamni pano;
- Slobodnostojeći displej;
- Slobodnostojeće telefonske govornice;
- Stolovi ispred ugostiteljskih radnji se u pravilu postavljaju u neposrednoj blizini objekta u kojoj se nalazi ugostiteljski poslovni prostor i sa minimalnom pješakom komunikacijom. U ljetnoj bašti postavljenoj ispred ugostiteljskog objekta nije dozvoljeno postavljanje roštilja (otvoreni i zatvoreni), ražnja, šank - pulta, fontane, muzičkog uređaja, niti je dozvoljeno izvođenje muzike uživo. Nije dozvoljeno postavljanje čvrsto ugrađene opreme ispred ugostiteljskih radnji, te betoniranje i drugi čvrsti radovi na javnoj površini. Ukoliko se uviđajem na terenu utvrdi da je teren neprikladan postavljanju stolova ispred ugostiteljskih radnji, te da to utiče na funkcionalnost iste, odobrit će se postavljanje montažno-demontažnog podijuma-platforme, koji se u svakom trenutku može lako demontirati i brzo osloboditi zauzetu površinu u slučaju potrebe;

- Prodajni sto ispred poslovnog prostora za izlaganje i prodaju robe je pokretna, lako prenosiva, i prostorno neovisna jedinica na kojoj se vrši izlaganje i prodaja robe;
  - Prodajni sto/tezga je pokretna, lako prenosiva i prostorno neovisna jedinica na kojoj se vrši izrada i prodaja umjetničkih predmeta, portreta, nakita, slika, sitnih rukotvorina, prodaja lutrija, srećki, karata, polovnih knjiga i slične literature, cvijeća i proizvoda od cvijeća, te prezentiranje proizvoda i usluga. Radi utvrđivanja prijedloga lokacija prodajnih stolova/tezgi, općinsko vijeće će usvojiti elaborat lokacija sa definiranim tipskim izgledom prodajnog stola/tezge;
  - Rashladni uređaj je uređaj za izlaganje i prodaju pića, sladoleda, bezalkoholnih pića i slično. Ispred poslovnog prostora može se postaviti samo jedan rashladni uređaj;
  - Žardinjera za cvijeće je betonsko, drveno ili korito od drugog prikladnog materijala, ispunjeno zemljom u kojoj su zasade dekorativne biljke. Oblik, veličina i upotrijebljeni materijali moraju odgovarati neposrednoj okolini i funkciji žardinjere;
  - Vaga za osobno mjerenje je sprava za mjerenje tjelesne težine i eventualno visine;
  - Sanduk za čišćenje obuće je naprava otvorenog tipa, maksimalne tlocrtne površine od 0,50 m<sup>2</sup>, uključujući prostor za obavljanje djelatnosti i prodaju robe (vezica, krema i četki za cipele);
  - Cirkuski šator je ogradeni prostor za održavanje cirkuskih predstava u svrhu zabave djece i odraslih, sa pratećim sadržajem;
  - Balon ili šator za natkrivanje sportskih sadržaja;
  - Klupa za sjedenje;
  - Drugi specifični sadržaji:
  - Objekat jednostavnih usluga je prostorna neovisna i prenosiva prostorna jedinica (u pravilu na točkovima), predviđena za obavljanje uslužne djelatnosti;
  - Uslužna naprava je automat za izradu fotografija, prodaju industrijski pakovanog sladoleda, bezalkoholnih pića i slično, peč za pečenje kokica, kestena, kukuruza, palačinki, pomfrita i slične naprave, koje moraju biti izrađene od strane ovlaštenog proizvođača, locirana na jednom mjestu;
  - Dječiji autići i vozići su naprave za zabavu i razonodu djece;
  - Čuvarska kućica je jednodimenzionalna, demontažna i prenosiva cjelina, zatvorenog tipa, izgrađena od više konstrukcijskih dijelova koji se povezuju bez primjene građevinskih vezova i koji se povezuju na podlogu bez ubetoniranja, ili sličnog trajnog povezivanja. Oblikovanje mora biti kvalitetno, u skladu sa ambijentom i ne smije estetski narušavati okolinu. Maksimalna tlocrtna površina je do 4,00 m<sup>2</sup>. Navedeni sadržaj se ne odnosi na objekte koje u istoj namjeri koriste policijski organi;
  - Reklamni automobili;
  - Info stolovi su pokretni elementi za podjelu promotivnog materijala;
  - Jarbol je montažno-demontažni element koji omogućava postavljanje zastave promotivnog ili reklamnog karaktera, postavljen u skladu sa ambijentom, prikladnog estetskog sadržaja;
  - Zabavni park je prostorno definirana cjelina čija tlocrtna organizacija, odnosno zauzeće javne površine ovisi o broju i vrsti naprave za zabavu;
  - Zabavni sadržaj za djecu i odrasle, tipa cinema box i slično;
  - Reklamni balon se postavlja u svrhu promocije događaja, usluga i proizvoda;
  - Ostali specifični i sportski sadržaji (umjetnici za izvođenje kulturnog i zabavnog programa, plohe za bočanje, plohe sa šah na otvorenom i slično).
- 2 Manifestacijom se smatra svako događanje u kraćem vremenskom razdoblju povodom kulturnih, zabavnih,

sportskih, humanitarnih, promotivnih dešavanja i slično, koje može biti popraćeno ugostiteljskom i trgovačkom djelatnošću. Posebnim aktom Gradsko vijeće će utvrditi manifestacije koje su od interesa za Grad, uz prethodno pribavljeno mišljenje općinskih vijeća općina u sastavu Grada.

- 3 Deponovanje građevinskog materijala podrazumijeva utovar, istovar i deponovanje građevinskog materijala i opreme, za izvođenje radova na osnovu pravosnažnog odobrenja za građenje, odnosno izvođenje drugih radova. Izvođač radova je dužan da deponovani građevinski materijal zaštiti od rasturanja odgovarajućom ogradom i javnu površinu dovesti u prvobitno stanje (asfaltiranje, čišćenje, sijanje trave, sađenje ukrasnog rastinja i cvijeća).
- 4 Građevinska fasadna skela je konstrukcija za izvođenje radova na visini, propisno označene i osigurane u skladu sa tehničkim propisima i normativima.
- 5 Javni parking prostor je površina predviđena za parkiranje vozila, propisno označena u skladu sa saobraćajnim propisima, kao i neizgrađeno građevinsko zemljište koje je izuzeto, a koje se može koristiti kao parking prostor.
- 6 Prokopom javne površine se podrazumijevaju zahvati na javnim površinama u svrhu polaganja, rekonstrukcije i izmjene instalacija, popravke kvarova na instalacijama i slično.

#### Član 4.

Odobrenje za privremeno korištenje javne površine se može izdati za postavljanje i drugih sadržaja i uređaja koji nisu navedeni u ovoj odluci, a na prijedlog nadležne službe, u skladu sa prostornim mogućnostima uz eventualno pribavljeno stručno mišljenje Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Izuzetno, za lokacije i sadržaje, koji nisu predviđeni elaboratom ili u slučaju kad isti nije urađen, može se pribaviti stručno mišljenje Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

#### Član 5.

Javna površina u smislu ove Odluke je građevinsko zemljište namijenjeno za javno korištenje i to:

- 1 trgovi, slobodni prostori između zgrada namijenjeni za javnu upotrebu, javni pasaži, pješačke komunikacije, interne saobraćajnice;
- 2 parking prostori;
- 3 parkovi i druge javne zelene površine;
- 4 pješačke staze na sportsko-rekreativnim područjima (izletišta, šetališta, fiskulturni tereni, vježbališta i slično);
- 5 neizgrađeno građevinsko zemljište, koje je izuzeto;
- 6 ostale površine namijenjene za javno korištenje i površine koje su planskom dokumentacijom predviđene kao površine za opću upotrebu i koje se u tu svrhu koriste;
- 7 rezervisane površine (površine koje su rezervisane za izgradnju infrastrukturnih objekata).

Prilikom odobravanja zauzimanja javne površine na pješačkoj komunikaciji, potrebno je pribaviti saglasnost Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.

## II - USLOVI I KRITERIJI ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

#### Član 6.

Podnosilac zahtjeva za privremeno korištenje javne površine je dužan da uz zahtjev dostavi sljedeće: odobrenje za obavljanje određene djelatnosti, odnosno akt o registraciji izdat od nadležnog suda, dokaz o otvorenom transakcijskom računu i idejno rješenje (osim u slučajevima kad se koriste tipski elementi), uvjerenje nadležnog organa kao dokaz o izmirenim svim prispjelim obavezama po osnovu poreza i doprinosa.

Član 7.

Sadržaje i lokacije koji se izdaju u skladu sa prostornim mogućnostima definiše Služba za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina.

Član 8.

Stručno lice za definisanje javne površine dužno je, prilikom uviđaja na licu mjesta, javnu površinu koja je predmet korištenja, obilježiti trajnim sprejem i napraviti foto-dokumentaciju, koja treba da čini sastavni dio zapisnika o uviđaju na licu mjesta. Stručno lice je također dužno dati svoj nalaz i mišljenje i izraditi skicu javne površine.

Član 9.

Zahtjevi za postavljanje prodajnih stolova (pokretne tezge) povodom značajnih državnih, vjerskih i drugih datuma podnose se najranije 30 (trideset) dana prije nastupanja značajnih državnih, vjerskih i drugih datuma. Period privremenog korištenja javnih površina za postavljanje prodajnih stolova iz prethodnog stava utvrđuje se na period od 7 (sedam) dana.

Član 10.

Period privremenog korištenja javnih površina za postavljanje stolova ispred ugostiteljskih radnji utvrđuje se u periodu od 15. marta do 15. novembra tekuće godine za ljetni period i od 16. novembra do 14. marta naredne godine, za zimski period, osim za zimske bašte i za objekte privremenog karaktera za koje se izdaju rješenja shodno Zakonu o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene Kantona Sarajevo", broj 7/05), za period tokom cijele godine.

Član 11.

Dodjela lokacija za privremeno korištenje javnih površina za postavljanje kioska, slobodnostojećih ljetnih bašti, slobodnostojećih reklamnih panoa i slobodnostojećih displeja u obuhvatu elaborata, vrši se putem oglasa, na način utvrđen ovom Odlukom.

Član 12.

Javni oglas za dodjelu lokacija objavljuje se najmanje u jednom od dnevnih listova na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Sadržaj javnog oglasa utvrđuje Općinski načelnik na prijedlog Komisije i nadležne službe, u skladu sa zakonom i ovom Odlukom, sa naznakom namjene korištenja lokacije, a u skladu sa važećim Elaboratom.

Pravo učešća na oglasu za dodjelu lokacija za privremeno korištenje javnih površina iz člana 11. ove Odluke, imaju pravna lica registrovana za obavljanje određene djelatnosti i fizička lica koja imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti (korisnici).

Općinski načelnik će 50% lokacija za postavljanje kioska dodijeliti putem posebnog javnog oglasa, po kriterijima i mjerilima iz člana 15. ove Odluke, fizičkim licima i osnivačima pravnih lica koji time rješavaju pitanje svog zaposlenja, i to:

- članovima uže porodice šehida i poginulih boraca;
- ratnim vojnim invalidima odbrambenog rata;
- demobilisanim borcima.

Licima iz prethodnog stava smatraju se lica utvrđena Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 45/12).

Član 13.

Postupak dodjele lokacija provodi Komisija koju rješenjem imenuje Općinski načelnik.

Komisija iz stava 2. ovog člana:

- priprema javni oglas za dodjelu lokacija;
- razmatra dodjelu lokacija po osnovu prava prvenstva;
- utvrđuje prijedlog zaključka o dodjeli lokacija i isti dostavlja Općinskom načelniku na usvajanje;
- po usvajanju zaključka o rezultatima javnog oglasa, isti se dostavlja Službi za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, radi izdavanja

urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje za privremeno korištenje javne površine.

Član 14.

Najpovoljnija ponuda pojavnom oglasu iz člana 12. stav 3. Odluke je ponuda koja sadrži najveći ponuđeni iznos naknade za korištenje javne površine.

Ako su dvije ili više ponuda fizičkih lica jednake i utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima ponuda nezaposlenog lica, odnosno lica koje ima veći broj nezaposlenih članova uže porodice.

Ako su dvije ili više ponuda pravnih lica jednake i utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima ponuda pravnog lica sa većim brojem uposlenih radnika.

U slučaju da su dvije ili više ponuda pravnih i fizičkih lica jednake i utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima ponuda fizičkog lica koje je nezaposleno.

Član 15.

Prvenstveno pravo za dodjelu lokacija iz člana 12. stav 4. Odluke, utvrđuje se na osnovu slijedećih kriterija:

- 1 visina naknade, za svaku KM iznad početnog iznosa naknade . . . . . 5 bodova.
- 2 član šehidske porodice i porodice poginulog borca - branitelja. . . . . 100 bodova.
- 3 invalidnost podnosioca ponude-ratnog vojnog invalida;
  - tjelesno oštećenje 100% . . . . . 100 bodova;
  - tjelesno oštećenje 20-90%, za svaki stepen tjelesnog oštećenja . . . . . 1 bod.
- 4 vojna priznanja:
  - Zlatni ljljan i Zlatna policijska značka 80 bodova;
  - ostala vojna priznanja utvrđena Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/05) . . . . . 50 bodova;
  - najviše Općinsko priznanje "Zlatna plaketa - Safet Hadžić" i "Srebrena plaketa - Safet Hadžić" . . 30 bodova.
5. učešće u OS RBiH:
  - za svaku punu godinu učešća . . . . . 15 bodova;
  - organizator otpora. . . . . 10 bodova;
  - veteran . . . . . 8 bodova.
6. članovi uže porodice podnosioca ponude:
  - za svakog člana . . . . . 8 bodova.
  - za svakog nezaposlenog člana broj bodova iz ove tačke uvećava se za . . . . . 5 bodova.
7. Ponudač sa prebivalištem na području Općine Novi Grad Sarajevo, u kontinuitetu najmanje 5 godina. . . 30 bodova.

Pod članom uže porodice, u smislu ove Odluke, smatraju se: bračni drug, roditelji i djeca koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa podnosiocem ponude.

Član 16.

Najpovoljnija ponuda za dodjelu kioska iz člana 15. Odluke je ponuda sa najvećim brojem bodova.

U slučaju da više ponuđača ima jednak broj bodova, prednost ima ponuda prema slijedećem redoslijedu:

- sa najdužim učešćem u OS Armije RBiH;
- sa najvećim iznosom ponuđene naknade;
- sa najvećim brojem nezaposlenih članova porodičnog domaćinstva.

Član 17.

Učesnik javnog oglasa za postavljanje slobodnostojećih ljetnih bašti se boduje po osnovu ponuđene naknade za svaku KM iznad početnog iznosa.

Član 18.

Dodjelu lokacija za privremeno korištenje javnih površina za postavljanje kioska i slobodnostojećih ljetnih bašti, van elaborata, odobrava Općinski načelnik, putem Službe bez

oglašavanja, prema prostornim mogućnostima i mišljenju Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Naknada za privremeno korištenje javne površine iz prethodnog stava se utvrđuje prema zoni u kojoj se lokacija nalazi.

### III - NAKNADA ZA KORIŠTENJE

#### Član 19.

Cijena u bruto iznosu za postavljanje kioska postavljenog na osnovu odobrenja za građenje, a koje je produženo u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju, iznosi:

I zona	25,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
II zona	20,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
III zona	15,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno.

Naknada za postavljanje objekata privremenog karaktera, koji se ne smatraju kioscima, postavljeni na osnovu odobrenja za građenje, a koja su produžena u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju, iznosi:

I zona	5,50 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
II zona	3,50 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
III zona	2,50 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno.

Površina koja će biti predmet obračuna je zemljište ispod objekta iz stava 1. i 2. ovog člana.

Za lokacije koje su dodijeljene prije usvajanja ove Odluke, a prema uslovima najbolje ponude, primjenjivat će se naknade utvrđene tim uslovima.

Početna cijena slobodnih lokacija za postavljanje kioska, u obuhvatu elaborata, u postupku oglašavanja, može biti manja od cijena utvrđenih iz stava 1. ovog člana.

#### Član 20.

Cijena za postavljanje slobodnostojećih ljetnih bašti, prema utvrđenim poslovnim zonama iznosi:

I zona (do 50 m <sup>2</sup> )	15,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
I zona (preko 50 m <sup>2</sup> )	12,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
II zona (do 50 m <sup>2</sup> )	10,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
II zona (preko 50 m <sup>2</sup> )	8,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
III zona (do 50 m <sup>2</sup> )	6,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
III zona (preko 50 m <sup>2</sup> )	4,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno.

Početna cijena slobodnih lokacija za postavljanje slobodnostojećih ljetnih bašti, u obuhvatu elaborata, u postupku oglašavanja, ne može biti manja od cijena utvrđenih iz stava 1. ovog člana.

#### Član 21.

Naknada za postavljanje ljetnih bašti ispred ugostiteljskih objekata, prema utvrđenim poslovnim zonama u periodu od 15.03. do 15.11. iznosi:

I zona (do 20 m <sup>2</sup> )	14,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
I zona (preko 20 m <sup>2</sup> )	12,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
II zona (do 20 m <sup>2</sup> )	11,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
II zona (preko 20 m <sup>2</sup> )	9,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
III zona (do 20 m <sup>2</sup> )	7,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
III zona (preko 20 m <sup>2</sup> )	5,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno.

Odnosno, za period od 16.11. do 14.03. naredne godine u vanezoni korištenje u vanezonskim uslovima - mjesečne naknade po 1m<sup>2</sup> iznosi:

I zona (do 20 m <sup>2</sup> )	10,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
I zona (preko 20 m <sup>2</sup> )	8,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
II zona (do 20 m <sup>2</sup> )	6,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
II zona (preko 20 m <sup>2</sup> )	4,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
III zona (do 20 m <sup>2</sup> )	3,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
III zona (preko 20 m <sup>2</sup> )	2,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno.

#### Član 22.

Naknada za postavljanje slobodnostojećih reklamnih panoa iznosi:

I zona (jednostrani reklamni panoi)	144,00 KM/m <sup>2</sup> , godišnje,
I zona (dvostrani reklamni panoi)	288,00 KM/m <sup>2</sup> , godišnje,
II zona (jednostrani reklamni panoi)	120,00 KM/m <sup>2</sup> , godišnje,
II zona (dvostrani reklamni panoi)	240,00 KM/m <sup>2</sup> , godišnje,
III zona (jednostrani reklamni panoi)	100,00 KM/m <sup>2</sup> , godišnje,
III zona (dvostrani reklamni panoi)	200,00 KM/m <sup>2</sup> , godišnje.

Početna cijena slobodnih lokacija za postavljanje slobodnostojećih reklamnih panoa, u obuhvatu elaborata, u postupku oglašavanja, ne može biti manja od cijena utvrđenih iz stava 1. ovog člana.

#### Član 23.

Naknada za postavljanje slobodnostojećih reklamnih displeja iznosi:

I zona	250,00 KM/m <sup>2</sup> , godišnje,
II zona	200,00 KM/m <sup>2</sup> , godišnje,
III zona	150,00 KM/m <sup>2</sup> , godišnje.

Početna cijena slobodnih lokacija za postavljanje slobodnostojećih reklamnih displeja, u obuhvatu elaborata, u postupku oglašavanja, ne može biti manja od cijena utvrđenih iz stava 1. ovog člana.

#### Član 24.

Naknada za postavljanje zabavnog sadržaja za djecu i odrasle, tipa cinema box i slično, iznosi:

I zona	25,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
II zona	20,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
III zona	15,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno.

#### Član 25.

Naknada za postavljanje slobodnostojećih telefonskih govornica, za svaku govornicu, iznosi:

I zona	30,00 KM, mjesečno
II zona	20,00 KM, mjesečno,
III zona	10,00 KM, mjesečno.

#### Član 26.

Naknada za postavljanje prodajnih stolova ispred poslovnih prostora za izlaganje i prodaju robe, u ljetnom periodu iznosi:

I zona (do 20 m <sup>2</sup> )	12,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
I zona (preko 20 m <sup>2</sup> )	10,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
II zona (do 20 m <sup>2</sup> )	9,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
II zona (preko 20 m <sup>2</sup> )	7,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
III zona (do 20 m <sup>2</sup> )	5,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
III zona (preko 20 m <sup>2</sup> )	4,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno.

Odnosno za period od 16.11. do 14.03. naredne godine u vanezoni ukoliko je prostor adaptiran za korištenje u vanezonskim uslovima-mjesečna naknada po 1m<sup>2</sup> iznosi:

I zona (do 20 m <sup>2</sup> )	10,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
I zona (preko 20 m <sup>2</sup> )	8,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
II zona (do 20 m <sup>2</sup> )	6,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
II zona (preko 20 m <sup>2</sup> )	4,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
III zona (do 20 m <sup>2</sup> )	3,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
III zona (preko 20 m <sup>2</sup> )	2,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno.

#### Član 27.

Naknada za postavljanje prodajnih stolova/tezgi u dane državnih, vjerskih i drugih praznika u periodu od 7 dana po jednom prodajnom mjestu (maksimalne površine 3 m<sup>2</sup>) iznosi:

I zona	30,00 KM/m <sup>2</sup> , dnevno,
II zona	20,00 KM/m <sup>2</sup> , dnevno,
III zona	10,00 KM/m <sup>2</sup> , dnevno.

Također, može se odobriti postavljanje prodajnih stolova/tezgi u periodu od mjesec dana, a u skladu sa prostornim mogućnostima, koje definiše nadležna služba, i po jednom prodajnom mjestu (maksimalne površine 3 m<sup>2</sup>) iznosi:

I zona	200,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
II zona	160,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
III zona	120,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno.

Izuzetno, na prijedlog nadležne službe, a uz saglasnost Općinskog načelnika, može se odobriti postavljanje prodajnih stolova/tezgi u periodu do tri mjeseca, u skladu sa prostornim mogućnostima, po mjesečnim cijenama utvrđenim u stavu 2. ovog člana.

#### Član 28.

Naknada za postavljanje rashladnih uređaja, uslužnih naprava (prodaju industrijski pakovanog sladoleda, bezalkohol-

nih pića i slično, peć za pečenje kokica, kestena, kukuruza, palačinki, pomfrita i slično) po uređaju, odnosno napravi, iznosi:

I zona	60,00 KM, mjesečno,
II zona	40,00 KM, mjesečno,
III zona	30,00 KM, mjesečno.

Član 29.

Naknada za postavljanje vaga za osobno mjerenje, sanduka za čišćenje obuće po jednom rekvizitu iznosi:

I zona	30,00 KM, mjesečno.
II zona	20,00 KM, mjesečno.
III zona	10,00 KM, mjesečno.

Član 30.

Naknada za postavljanje klupa za sjedenje i žardinjera za cvijeće ispred poslovnih objekata, po sadržaju, iznosi:

I zona	8,00 KM, mjesečno,
II zona	6,00 KM, mjesečno,
III zona	4,00 KM, mjesečno.

Član 31.

Naknada za postavljanje cirkuskog šatora, luna parkova i karting takmičenja iznosi:

I zona	1,00 KM/m <sup>2</sup> , dnevno,
II zona	0,50 KM/m <sup>2</sup> , dnevno,
III zona	0,30 KM/m <sup>2</sup> , dnevno.

Član 32.

Naknada za postavljanje pokretnih dječijih autića i vozića, po 1 m<sup>2</sup>, iznosi:

I zona	10,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
II zona	8,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
III zona	6,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno.

Odnosno, za fiksno postavljene dječije igračke (autići, konjići i slično)

I zona	200,00 KM, mjesečno,
II zona	150,00 KM, mjesečno,
III zona	100,00 KM, mjesečno.

Član 33.

Naknada za postavljanje čuvarske kućice, po sadržaju iznosi:

I zona	150,00 KM, mjesečno,
II zona	120,00 KM, mjesečno,
III zona	80,00 KM, mjesečno.

Član 34.

Naknada za postavljanje građevinskih fasadnih skela i deponovanje građevinskog materijala, na području Općine iznosi 4,00 KM/m<sup>2</sup>, mjesečno.

Od ove naknade izuzimaju se sanacija, rekonstrukcija, obnova objekata koji se finansiraju donatorskim sredstvima Kantona, Grada, Općine ili kada radove izvode etažni vlasnici.

Član 35.

Naknada za javni parking prostor iznosi:

I zona	3,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
II zona	2,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
III zona	1,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno.

Član 36.

Naknada za postavljanje jarbola, po m<sup>2</sup> reklamne površine, iznosi:

I zona	50,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
II zona	40,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno,
III zona	30,00 KM/m <sup>2</sup> , mjesečno.

Član 37.

Naknada za postavljanje reklamnog balona, po sadržaju iznosi:

I zona	200,00 KM, dnevno,
II zona	150,00 KM, dnevno,
III zona	100,00 KM, dnevno.

Ovaj sadržaj se može postaviti u maksimalnom trajanju do 5 (pet) dana.

Član 38.

Naknada za postavljanje info stolova, po stolu iznosi:

I zona	40,00 KM, dnevno,
II zona	30,00 KM, dnevno,
III zona	10,00 KM, dnevno.

Član 39.

Naknada za postavljanje reklamnog automobila u svrhu izvlačenja nagradnih igara, igara na sreću, te održavanje zabavnih, sportskih i drugih manifestacija iznosi:

I zona	100,00 KM, dnevno,
II zona	80,00 KM, dnevno,
III zona	60,00 KM, dnevno.

Član 40.

Naknada za postavljanje reklamnog automobila mjesečno u svrhu izvlačenja nagradnih igara, igara na sreću, te održavanje zabavnih, sportskih i drugih manifestacija iznosi:

I zona	2000,00 KM, mjesečno,
II zona	1700,00 KM, mjesečno,
III zona	1400,00 KM, mjesečno.

Član 41.

Naknada za postavljanje tezge za prodaju lutrija i ulaznica za razne manifestacije, promovisanje proizvoda poslovnih subjekata iznosi po danu:

I zona	40,00 KM, dnevno,
II zona	30,00 KM, dnevno,
III zona	10,00 KM, dnevno.

Član 42.

Naknada za održavanje kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih manifestacija:

I zona	100,00 KM, dnevno,
II zona	80,00 KM, dnevno,
III zona	40,00 KM, dnevno.

Član 43.

Naknada za postavljanje objekata antenskog stuba i bazne stanice za GSM, radio i TV signal na području Općine, iznosi 500,00 KM/mjesečno.

Postavljanje se vrši uz validan atest nadležne institucije, da bazna stanica za GSM nije opasna i štetna za zdravlje građana.

Član 44.

Naknada za prokopavanje javnih zelenih i drugih površina radi postavljanja, uklanjanja, izmjene, i održavanja podzemnih instalacija i uređaja na području Općine, utvrđuje se u iznosu od 5,00 KM po m<sup>2</sup> prokopane javne površine, s tim što minimalna naplata za prokop javne površine ne može biti manja od 100,00 KM.

Odobrenja za prokopavanje javnih površina se izdaju u periodu od 01.04. do 01.11., a izuzetno tokom cijele godine hitne intervencije. Odobrenje za prokopavanje javnih površina može se izdati samo vlasniku podzemnih instalacija i istim se utvrđuju prava i obaveze lica kojima je odobreno postavljanje podzemnih instalacija. Prije podnošenja zahtjeva za prokopavanje javnih površina u cilju izgradnje novih instalacija, vlasnik podzemnih instalacija je obavezan pribaviti odobrenje za građenje, te je dužan izvršiti radove u skladu sa Tehničkim uslovima za prokopavanje i zatvaranje prokopanih javnih površina na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/09) i u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/04, 22/05 i 30/08). Izuzetno, za radove prokopa javnih površina, a koji se finansiraju iz budžetskih sredstava Općine Novi Grad Sarajevo, u onim slučajevima u kojima se kao investitor pojavljuje Općina Novi Grad Sarajevo, ne plaća se naknada za prokopavanje javnih zelenih i drugih površina radi postavljanja, uklanjanja, izmjene i održavanja podzemnih instalacija i uređaja na području općine Novi Grad Sarajevo.

Član 45.

Naknade iz člana 27. i 28. se umanjuje procentualno u odnosu na utvrđenu cijenu za sljedeće kategorije po kriteriju:

- Članu uže porodice šehida, poginulog borca . . . . . 50%
- RVI grupa sa 50% i više invaliditeta. . . . . 50%
- Demobilisani borci OS BiH sa priznatim statusom . 30%
- Civilne žrtve rata. . . . . 20%.

Član 46.

Član uže porodice šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi i demobilisani borci, koji objektom privremenog karaktera-kioska rješavaju svoj radno-pravni status, odnosno imaju važeće odobrenje za obavljanje djelatnosti, izdato od strane nadležne Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj, imaju pravo na umanjenje naknade iz člana 19. stav I. u iznosu od 70%.

Ratni vojni invalidi sa procentom invalidnosti 50% i više, kao i članovi uže porodice šehida i poginulog borca, ukoliko dokažu da nisu u mogućnosti samostalno obavljati djelatnost u privremenom poslovnom objektu-kiosku (ovjerena izjava, uvjerenje o zdravstvenom stanju, kućna lista, ljekarski nalazi, primanja po članu domaćinstva i slično), mogu ostvariti pravo na umanjenje naknade iz stava 1 ovog člana, ukoliko u privremenom poslovnom objektu - kiosku djelatnost obavlja njihov bliži srodnik (supružnici, djeca i roditelji) koji ima važeće odobrenje za obavljanje djelatnosti.

Član 47.

Naknade za korištenje javne površine se plaćaju unaprijed za cijeli period prilikom izdavanja odobrenja.

Izuzetno, korisnicima javne površine može se odobriti obročno plaćanje naknade za zauzimanje javne površine, a na period do 1 (jedne) godine, uz obezbjeđenje bankovne garancije na ukupno utvrđeni iznos, naplative na prvi poziv.

Član 48.

Sredstva priljubljena od naknade usmjeravaju se u izgradnju komunalne infrastrukture.

Član 49.

Naknada za zauzimanje javne površine neće se obračunavati i naplaćivati u slijedećim slučajevima:

1. Za kulturne, zabavne i sportske manifestacije koje se priređuju u humanitarne svrhe i besplatno,
2. Za potrebe udruženja građana proistekla iz domovinskog rata, političkih organizacija i drugih neprofitabilnih udruženja u svrhu prikupljanja podataka o svojim članovima i drugih podataka, koji će koristiti udruženju,
3. Za ostale aktivnosti koje su od interesa za lokalnu samoupravu, o čemu odlučuje Općinski načelnik.

Član 50.

Naknada za korištenje javne površine utvrđena posebnim rješenjem obračunava se u neto iznosu, uvećanom sa zakonom utvrđenim porezom za ovu oblast, izuzev naknade iz člana 19. stav 1. ove Odluke, koja se obračunava u bruto iznosu.

Član 51.

Ukoliko korisnik javne površine istu ne koristi u odobrenom periodu, dužan je najdalje u roku od 3 (tri) dana obavijestiti općinskog komunalnog inspektora, koji će sačiniti zapisnik na licu mjesta.

Zapisnik mora sadržavati fotografije sa uviđaja, datum prestanka korištenja, te konstataciju inspektora da je javna površina dovedena u prvobitno stanje.

Uz zahtjev za oslobađanje plaćanja naknade iz stava 1. ovog člana, korisnik javne površine je dužan da dostavi zapisnik iz stava 2. ovog člana.

Razlog za oslobađanje od plaćanja naknade iz stava 1. ovog člana, ne mogu biti nepovoljni vremenski uvjeti.

O prestanku korištenja javne površine rješenje donosi Služba za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar

nekretnina i isto se dostavlja korisniku javne površine, nadležnoj komunalnoj inspekciji i Službi za finansije i zajedničke poslove.

Član 52.

Korisnicima javne površine koji nisu u cijelosti izmirili naknadu za ranije odobreni period, ne može se ponovo izdati odobrenje za korištenje javne površine, a protiv istih biće pokrenut postupak za prinudnu naplatu putem nadležnog suda.

Za korisnike javnih površina iz člana 24. stav 6. Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo, odobrenje za korištenje može se produžiti, odnosno izdati novo odobrenje za korištenje javne površine, ukoliko korisnik javne površine u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema rješenja izjavi žalbu i uz istu dostavi dokaza o izmiranju naknadi korištene površine iz prethodnog perioda. Korisniku javne površine kojim je izrečen gubitak prava korištenja javne površine izuzetno se može odobriti korištenja javne površine na prijedlog Općinskog načelnika uz istu dostavu dokaza o izmiranju dužene naknade i naknade za period bespravnog korištenja javne površine, za koju će se izdati naknadno odobrenje.

Korisnicima javne površine iz člana 2. ove Odluke koji redovno izvršavaju obaveze, utvrđene Zakonom o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo, ovom Odlukom, rješenjem o privremenom korištenju javne površine i rješenjem o utvrđivanju visine naknade, korištenje javne površine može se produžiti za svaku narednu godinu, rješenjem nadležnog organa, bez raspisivanja oglasa.

Član 53.

Nadležne službe uspostavljaju evidenciju korisnika javne površine i korisnika koji postupaju suprotno odredbama prethodnog člana za tekuću godinu u koju se unose podaci: ime/naziv korisnika, adresa, lokacija, broj i datum rješenja, period korištenja, vrsta objekta, površina, poslovna zona i iznos naknade.

Član 54.

Pod zonama, u smislu ove Odluke, smatraju se sljedeće zone:  
I zona: ulice: Bulevar Meše Selimovića, Gradačačka, Ilije Engela, Milana Preloga, Antuna Branka Šimića, Žrtava fašizma, Brčanska, Ive Andrića, Ante Babića, Bajrama Zenunija, te Trg međunarodnog prijateljstva

Trg solidarnosti - ulaz sa glavne ulice i pješačke saobraćajnice.

II zona: ulice: Džemala Bijedića, Srdana Aleksića, Nerkeza Smailagića, Semira Frašte, Trg ZAVNOBiH-a, Bosanska, Geteova, Trg nezavisnosti, Olimpijska, Trg Barcelone, Hasana Sućeske, Teheranski trg, Safeta Hadžića, Safeta Zajke, Omladinskih radnih brigada, Bulevar branilaca Dobrinje, i Trg djece Dobrinje - ulaz sa glavne ulice, i Trg solidarnosti i Trg međunarodnog prijateljstva - ulaz sa poledine zgrade.

III zona obuhvata ostale ulice na području Općine Novi Grad Sarajevo, a koje nisu obuhvaćene naprijed navedenim zonama (I i II).

**IV - ZAŠTITA JAVNIH POVRŠINA**

Član 55.

Korisnik javnih površina može istu koristiti samo u svrhe i na način određen ovom Odlukom, u skladu sa Ugovorom o zakupu i odobrenju za korištenje.

Ugovor o zakupu, odobrenje za korištenje javne površine i potvrdu o uplaćenju zakupnine korisnik je obavezan imati na licu mjesta, sve vrijeme korištenja javne površine i iste pokazati na zahtjev nadzornog organa određenog ovom Odlukom.

Član 56.

Zakupljenu javnu površinu, kao i objekte na istoj, korisnik je obavezan držati u urednom stanju i čistoći. Nakon prestanka zakupljenog odnosa zakupodavac je obavezan ukloniti sve tragove korištenja javne površine, odnosno treba je dovesti u stanje prije početka trajanja zakupa i javnu površinu dovesti u

prvobitno stanje (asfaltiranje, čišćenje, sijanje trave, sadenje ukrasnog rastinja i cvijeće).

Član 57.

Odobrenje za korištenje prestaje da važi i prije isteka vremena za koje je izdato u slučaju:

- a) ako korisnik ne koristi javnu površinu na način i u svrhu kako je određeno ovom Odlukom, odobrenjem za korištenje javne površine
- b) ako zauzme veću površinu od odobrene,
- e) ako se utvrdi da je korisniku javne površine pravosnažnom odlukom nadležnog organa zabranjeno obavljanje privredne djelatnosti navedene u odobrenju za korištenja javne površine.

Član 58.

Prokopavanje saobraćajnica i drugih javnih površina, od strane komunalnih preduzeća i drugih pravnih i fizičkih lica, u vezi sa izvođenjem radova, može se vršiti samo uz prethodno pribavljeno odobrenje od nadležne službe, kao i u roku datom navedenim odobrenjem.

Firma koja vrši prokop, a koja je registrovana za tu vrstu djelatnosti, dužna je na mjestu prokopavanja, na zahtjev ovlaštenog lica za vršenje nadzora, predložiti odobrenje i urbanističko-tehničku dokumentaciju za prokopavanje javnih površina.

Uz zahtjev za prokopavanje javnih površina u periodu od 1. aprila do 1. novembra, kao i uz zahtjev za prokopavanje javnih površina, u cilju hitnih intervencija, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti važeći ugovor, zaključen sa jednom od firmi registrovanih za tu vrstu radova, a sa kojom Općina/Kanton ima ugovor o održavanju cesta, o sanaciji prokopane površine kolovoza ili cestovnog pojasa, a koji je sklopljen nakon postupka provedenog u skladu sa važećim propisima.

U slučaju da vlasnik podzemnih instalacija u roku od 72 sata od dana sanacije kvara na podzemnoj instalaciji ne dovede prokopanu površinu u tehnički ispravno stanje i ako se u vremenom periodu od 6 (šest) mjeseci nakon izvođenja radova utvrde nedostaci na saniranim površinama, izdat će nalog ovlaštenoj firmi registrovanoj za tu vrstu djelatnosti, da prokopanu površinu dovede u prvobitno ispravno stanje o trošku vlasnika podzemnih instalacija.

Nadležna služba Općine odobrenje za vršenje hitnih opravki na postojećim podzemnim instalacijama izdaje na period od 6 (šest) mjeseci, koje prema potrebi može produžiti, ukoliko je dostavljeno uvjerenje da su prokopi u prethodnom periodu izvršeni uredno.

Vlasnik podzemnih instalacija je obavezan da vodi evidenciju svih prokopa koja su hitna intervencija i da ih dostavlja nadležnoj Službi i nadležnoj inspekciji.

Član 59.

Odobrenjem za zauzimanje javnih površina u cilju vršenja radova na čišćenju, opravi vanjskih dijelova zgrade i njihovo uređenje (oluci, fasade i slično) utvrdit će se obaveza izvođača radova da u svrhu upozorenja učesnika u saobraćaju mora na mjestu izvođenja radova postaviti propisane oznake po kojima će biti vidljivo da je prolaz opasan.

U slučajevima, kada se na objektu vrše zahvati, koji mogu trajati duži period, izvođač radova je dužan iznad pločnika izvesti platformu, koja će obezbijediti nesmetanu komunikaciju pješaka.

Ako se prilikom izvođenja radova oštete javne površine izvođač radova je dužan istu sanirati u roku od 48 sati.

U slučaju da investitor u određenom roku ne izvrši opravku, izdat će se nalog ovlaštenom preduzeću za saniranje oštećenih površina o trošku investitora.

Član 60.

Odobrenje za zauzimanje dijela javne površine za deponovanje i pripremanje građevinskog materijala utvrdit će se obaveza izvođača da zauzetu površinu ogradi i označi propisanim znakovima, i time omogućiti bezbjedan prolaz pločnikom i

ulicom, te da ne ometa odvijanje saobraćaja kao i da ne vrši oštećenje zgrade, ulice i pločnika.

Građevinski materijal se mora složiti i uredno držati, te isto tako treba se obezbijediti i normalno oticanje oborinskih voda.

U slučaju da investitor u određenom roku ne izvrši opravku, izdat će se nalog ovlaštenom preduzeću za saniranje oštećenih površina o trošku investitora.

**V - RJEŠAVANJE U DRUGOM STEPENU**

Član 61.

Protiv upravnih akata Općinskog načelnika donesenih na osnovu ove Odluke u drugom stepenu rješava nadležni Drugostepeni organ za žalbe, odnosno Drugostepena stručna komisija Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo.

**VI - NADZOR**

Član 62.

Poslovi inspeksijskog nadzora nad provođenjem ove Odluke, vrši općinska inspekcija, i to kako slijedi:

Poslove u oblasti urbanizma opisane u članu 25. stav 1. Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 20/04, 26/12 i 32/12), vrši općinska urbanističko-građevinska inspekcija, a poslove u oblasti komunalnih djelatnosti opisane u članu 25. stav 2. Zakona općinski komunalni inspektor.

U provođenju nadzora općinski urbanističko-građevinski i komunalni inspektor ovlašten je:

- Narediti fizičkim i pravnim osobama radnje, ako pregledom utvrdi da se one ne obavljaju ili se obavljaju suprotno odredbama ove odluke i Zakona, odnosno poduzeti upravne mjere i radnje kojima se naređuje otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti i o tome donosi odgovarajuće rješenje;
- Vršiti kontrolu donesenih rješenja i vodi evidenciju o istim;
- Pregledati da li su ispunjeni uvjeti u skladu sa izdanim rješenjima;
- Naložiti uklanjanje privremenog objekta/sadržaja postavljenog bez odobrenja nadležne službe;
- Predložiti pokretanje prekršajnog postupka;
- Ukoliko prokopane površine nisu dovedene u prvobitno stanje utvrđeno rješenjem nadležne službe, predlaže aktiviranje bjanko narudžbenice za sanaciju iste;
- Poduzimati i druge radnje i mjere za koje je ovlašten, u skladu sa zakonom o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo, Zakonom o komunalnim djelatnostima i ovom Odlukom.

**VII - KAZNENE ODREDBE**

Član 63.

Za nepoštivanje ove Odluke primjenjivat će se kaznene odredbe iz okvira zakonom propisane nadležnosti urbanističko-građevinske i komunalne inspekcije.

**VIII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

Član 64.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Član 65.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/11, 9/12, 15/13, 31/13, 44/13, 31/14 i 19/15).

Rješenja donesena na osnovu Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/11, 9/12,

15/13, 31/13, 44/13, 31/14 i 19/15), izdata do stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi do isteka roka utvrđenog u rješenju.

Broj 01-02-5837/16  
25. februara 2016. godine  
Sarajevo

Predsjedavajuća  
Općinskog vijeća  
**Edina Gabela, s. r.**

Na osnovu člana 14. stav 4. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12) i člana 33. Statuta Općine Novi Grad ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/09- Novi prečišćeni tekst), rješavajući po prijedlogu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju II faze A transverzale, Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo, na 35 sjednici održanoj dana 25.02.2016. godine, donosi

### ODLUKU

#### O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU ZEMLJIŠTA U SVRHU IZGRADNJE II FAZE A TRANSVERZALE

##### Član 1.

Utvrđuje se javni interes za izgradnju II faze A transverzale na zemljištu označenom kao:

- k.č. broj 1250/1 u površini od 381 m<sup>2</sup> i k.č. broj 1250/5 u površini od 90 m<sup>2</sup>, obje upisane u PL broj 2384 K.O. Dobrinja (novi premjer) upisane kao posjed Elez (Milan) Miladina sa 1/1 dijela, što po starom premjeru odgovara k.č. broj 1373/13 u površini od 381 m<sup>2</sup> i k.č. broj 1373/29A u površini od 44 m<sup>2</sup> iz zk. ul. broj 3974 i k.č. broj 1358/28A u površini od 46 m<sup>2</sup> iz zk. ul. broj 3928, K.O. Gornji Butmir sa upisanim vlasništvom Elez (Milan) Miladina sa 1/1 dijela i
- k.č. broj 855 u površini od 23 m<sup>2</sup> upisana u PL 34 K.O. Dobrinja upisane kao posjed Bakula Ljube sina Save sa 1/1 dijela, k.č. broj 856 u površini od 26 m<sup>2</sup> upisana u PL 32 K.O. Dobrinja upisane kao posjed Bakula Srete sina Save sa 1/2 dijela i Bakula Pere sina Nede sa 1/2 dijela, k.č. broj 857 u površini od 657 m<sup>2</sup>, k.č. broj 858/2 u površini od 429 m<sup>2</sup> i k.č. broj 858/3 u površini od 33 m<sup>2</sup>, upisane u PL broj 33 K.O. Dobrinja kao posjed Bakula Pere sina Nede sa 1/3 dijela, Bakula Ljube sina Save sa 1/3 dijela i Bakula Srete sina Save sa 1/3 dijela (novi premjer), što po starom premjeru odgovara k.č. broj 1369/20 u površini od 706 m<sup>2</sup>, k.č. broj 1369/253 u površini od 429 m<sup>2</sup> i k.č. broj 1369/254 u površini od 33 m<sup>2</sup>, sve upisane u zk. ul. broj 4883, K.O. Gornji Butmir sa upisanim suvlasništvom Bakula Pere sina Nede sa 1/3 dijela, Marić r. Bakula Ljiljane kćeri Ljube sa 1/3 dijela i Bakula Slavka sina Srete sa 1/3 dijela.

##### Član 2.

Utvrđuje se da je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo korisnik eksproprijacije zemljišta u svrhu izgradnje II faze A transverzale.

##### Član 3.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i Služba za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo.

##### Član 4.

Ova odluka stupa na snagu osam (8) dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

##### Član 5.

Protiv ove odluke može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod nadležnog Kantonalnog suda Kantona Sarajevo u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke.

Tužba se podnosi neposredno Sudu u dva (2) istovjetna primjerka.

Broj 01-02-5834/16  
Veza broj: 02/04-31-1649/16  
09. februara 2016. godine  
Sarajevo

Predsjedavajuća  
Općinskog vijeća  
**Edina Gabela, s. r.**

Na osnovu člana 14. stav 4. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12) i člana 33. Statuta Općine Novi Grad ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/09 - Novi prečišćeni tekst), rješavajući po prijedlogu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju dionice I faze LOT 2C Sarajevske zaobilaznice, dionice od rondona Briješke do Ulice Safeta Zajke - faza realizacija saobraćajnice sa izgradnjom objekta preko željezničke pruge-pergola i izgradnju kružne raskrsnice u ulici Safeta Zajke sa pratećom infrastrukturom Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo na 35 sjednici održanoj dana 25.02.2016. godine, donosi

### ODLUKU

#### O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU ZEMLJIŠTA U SVRHU IZGRADNJE I FAZE LOT 2C SARAJEVSKE ZAOBLAZNICE - DIONICE OD RONDOA BRIJEŠKE DO ULICE SAFETA ZAJKE - FAZA REALIZACIJA SAOBRAĆAJNICE SA IZGRADNJOM OBJEKTA PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE - PERGOLA I IZGRADNJU KRUŽNE RASKRSNICE U ULICI SAFETA ZAJKE SA PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM

##### Član 1.

Utvrđuje se javni interes za izgradnju I faze LOT 2C Sarajevske zaobilaznice, dionice od rondona Briješke do Ulice Safeta Zajke - faza realizacija saobraćajnice sa izgradnjom objekta preko željezničke pruge-pergola i izgradnju kružne raskrsnice u ulici Safeta Zajke sa pratećom infrastrukturom, na zemljištu označenom kao:

- k.č. 2142/126 u površini od 15 m<sup>2</sup> upisano u zk. ul. 10099 K.O. SP Donji Butmir sa pravom raspolaganja u korist Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa 1/1 dijela, što po novom premjeru odgovara k.č. 3889/5 u površini od 15 m<sup>2</sup>, upisano u P.L. 1468 K.O. Novo Sarajevo IV,
- k.č. 2142/127 u površini od 65 m<sup>2</sup> upisano u zk. ul. 4169 K.O. SP Donji Butmir, upisano kao državno vlasništvo sa pravom korištenja u korist Lenke Mrda udt. Malbašić sa 4/15 dijela, Branke Mrda udt. Janičijević sa 4/15 dijela i Desa-Desanke Mrda udt. Ikić kćeri Vlade sa 7/15 dijela, što po novom premjeru odgovara k.č. 3888/9 u površini od 65 m<sup>2</sup>, upisana u PL broj 1435 K.O. Novo Sarajevo IV,
- k.č. 2142/117 u površini od 527 m<sup>2</sup> i k.č. broj 2142/129 u površini od 31 m<sup>2</sup> upisano u zk. ul. 9874 K.O. SP Donji Butmir sa pravom raspolaganja u korist Federacije BiH - JP Direkcija Cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo sa 1/1 dijela, što po novom premjeru odgovara k.č. 1995/7 u površini od 527 m<sup>2</sup>, i k.č. broj 1995/11 u površini od 31 m<sup>2</sup>, obje upisane u P.L. 4208 K.O. Novo Sarajevo IV,
- k.č. 2142/130 u površini od 3 m<sup>2</sup> i k.č. broj 2142/4 u površini od 852 m<sup>2</sup> upisano u zk. ul. 4195 K.O. SP Donji Butmir, upisano kao državno vlasništvo sa pravom korištenja u korist Đokana Mrde pok. Luke sa 1/20 dijela i drugih, što po novom premjeru odgovara k.č. broj 1996/8 u površini od 3 m<sup>2</sup> i k.č. broj 1996/7 u površini od 852 m<sup>2</sup>, obje upisane u PL broj 4440 K.O. Novo Sarajevo IV,
- k.č. 2142/131 u površini od 771 m<sup>2</sup> i k.č. broj 2142/132 u površini od 630 m<sup>2</sup> obje upisane u zk. ul. 4463 K.O. SP Donji Butmir, kao državno vlasništvo sa pravom korištenja u korist Anđe Mrda žene Spasoje sa 2/8 dijela, Momčila Mrde sina Spasoje sa 2/8 dijela i Jove Mrda sina